

**UGOVOR O ZASNIVANJU PRETPLATNIČKOG ODNOSA
NA NEODREĐENO VRIJEME
ZA EON USLUGU VAN TELEMACH MREŽE**

Na koji je saglasnost dala Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Odluka broj: 0205-5450/31 od 27.11.2020.godine

Zaključen dana _____.

1. TELEMACH CRNA GORA d.o.o. Bulevar revolucije 50/5, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02811618, PDV: 30/31-09953-5 koga zastupa izvršni direktor Milija Zeković (u daljem tekstu: Telemach ili Operator) sa jedne strane;

2.i Preplatnika, sa druge strane

Ime i prezime/naziv: _____

Ovlašćeno lice: _____

Adresa stanovanja/sjedište: _____

JMBG (nije obavezno popuniti) _____ PIB _____ Broj lične karte/pasoša _____

Telefon _____ mobilni _____ e-mail _____

Adresa za prijem pošte i računa: _____

Adresa na kojoj se koristi usluga: Grad _____ Ulica _____ br. _____ podbroj _____ sprat _____ stan _____

(zajedno: »Ugovorne strane«; Ugovor o zasnivanju preplatničkog odnosa, u daljem tekstu: »Preplatnički Ugovor ili samo Ugovor«)

Podaci za isporuku fakture i dugovanja preplatniku

Adresa za prijem pošte i računa (ukoliko se razlikuje od navedenih adresa):

Saglasan sam da primam račune i obaveštenje od dugovanjima na gore navedene kontakte:

na e-mail: na mobilni telefon: na fiksni telefon:

Član 1.

Zaključenjem ovog Ugovora, zasniva se preplatnički odnos između Telemach-a i Preplatnika, povodom korišćenja Telemach-ove usluge EON, van Telemach mreže.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda sa cjenovnikom koja sadrži uslove korišćenja izabrane usluge i izabranog paketa i listu TV kanala, i Obrazac za registraciju Preplatnika navedeni u Prilogu ovog ugovora.

Preplatnik je upoznat da će Telemach njegove podatke obrađivati u svrhe predviđene Obrascem za registraciju Preplatnika i Opštim uslovima, a sve uz saglasnost Preplatnika i skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Potpisivanjem ovog Ugovora, ugovorne strane izjavljuju da su upoznate i saglasne sa tekstrom ovog Ugovora i njegovih sastavnih djelova, kao i tekstrom Opštih uslova korišćenja i pružanja Telemach usluge.

Uslovi za korišćenje izabrane/izabranih usluga/opcija, izbor paketa, neophodna oprema za korišćenje usluge, minimalni kvalitet i druga međusobna prava i obaveze ugovornih strana definisani su Opštim uslovima korišćenja i pružanja Telemach usluga, Ponudom sa cjenovnikom i drugim dokumentima iz Priloga usluga i opcija Ugovora, objavljenim na web sajtu www.telemach.me.

Opšti uslovi korišćenja i pružanja Telemach usluge, kojima su propisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana javno su dostupni na internet stranici www.telemach.me, kao i u prodajnim mjestima Telemach-a, u kojima Preplatnik, na njegov zahtjev, može dobiti primjerak Opštih uslova u štampanoj formi.

Telemach-ovi Tehnički uslovi za internet i Politika prihvatljivog korišćenja Interneta, nalaze se takođe na internet stranici Telemach-a, u dijelu "Korisnički servis".

Preplatnik potpisivanjem ovog Ugovora, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da predmetne usluge neće koristiti u komercijalne svrhe, da neće vršiti radnje piraterije, kao i ostale povrede autorskih i drugih srodnih prava, da će po saznanju da takve radnje vrše treća lica odmah obavijestiti Telemach o tome, kao i da neće uslugu koristiti kao „virtualni operator“, tj. uslugu koja mu se pruža po osnovu ovog Ugovora neće da proširi na druge korisnike, niti da će vršiti druge zloupotrebe i nedozvoljena ponašanja navedena u Opštim uslovima i propratnim dokumentima koja su objavljena na internet stranici Telemach-a.

Član 2.

Ovim Ugovorom se određuju međusobna prava i obaveze u vezi korišćenja usluge EON-a koja se odnosi na praćenje određenog broja TV kanala u programskom paketu preko Interneta, a van Internet mreže Telemach-a, odnosno preko drugog ISP provajdera.

Preplatnik preko EON-a, van internet mreže Telemach-a, može pratiti najmanje 70 % TV kanala iz odabranog programskog paketa.

EON se može pratiti preko drugog ISP provajdera (na mrežama drugih operatora) putem EON digitalnog prijemnika koji dobija na korišćenje za vrijeme trajanja ugovora ili preko EON aplikacije.

Preplatnik se na osnovu Priloga usluga i opcija Ugovora koji je sastavni deo Ugovora, opredjeljuje za pakete usluga uz posebne pogodnosti definisane Ponudom sa cjenovnikom.

Preplatnik svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa uslovima i dokumentima koji su navedeni u Prilogu usluga i opcija Ugovora.

Član 3.

Radi korišćenja usluge Preplatnik se registruje na web sajtu www.telemach.co.me unoseći svoje lične podatke i potvrđujući Uslove korišćenja usluge.

Član 4.

Osnovne obaveze Telemach-a su da Preplatniku omogući korišćenje usluge iz ovog Ugovora, a osnovne obaveze Preplatnika su plaćanje pripadajuće naknade za uslugu/e, u skladu sa Ponudom sa cjenovnikom.

Član 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a njegova primjena, tj. prava i obaveze po istom teknu od dana aktiviranja usluge na strani Preplatnika.

Član 6.

Telemach se obavezuje da Preplatniku aktivira uslugu u roku od 8 dana od dana zaključenja Ugovora, ukoliko postoje svi neophodni tehnički uslovi na lokaciji Preplatnika, s tim da u slučaju potrebe dodatne izgradnje mreže ili bilo kojih dodatnih radova radi priključenja lokacije Preplatnika, rok je 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Rok iz prethodnog stava produžava se u slučaju više sile, nepredviđenih tehničkih problema ili kašnjenja Preplatnika u ispunjenju preuzetih obaveza, a do oticanja takvog slučaja. Ukoliko nije moguće otkloniti takav slučaj, ni u naknadnom roku od 30 dana od dana njegovog nastupanja, Preplatnik i Telemach zadržavaju pravo otkaza ovog Ugovora, i zaključenje novog Ugovora pod izmenjenim uslovima, ukoliko to bude moguće i ukoliko Preplatnik to bude želio.

Član 7.

Ukoliko Preplatnik koristi EON digitalni prijemnik, Telemach Preplatniku dostavlja i uputstvo za upotrebu tog prijemnika na crnogorskom jeziku, a na svojoj internet stranici objavljuje tehničke karakteristike opreme koja se može koristiti u mreži Telemach-a.

Preplatnik je upoznat i saglasan da je dužan da plati jednokratnu cijenu priključenja odabranog digitalnog prijemnika, u skladu sa Ponudom sa cjenovnikom.

Preplatnik opremu dobija na korišćenje za vrijeme trajanja ovog Ugovora, te ista ostaje vlasništvo Telemach-a.

Preplatnik je u obavezi da navedenu opremu u ispravnom stanju vrati Telemach-u po prestanku važenja ovog Ugovora. Preplatnik i Telemach nakon izvršene montaže potvrđuju količinu i vrstu opreme koja je montirana kod Preplatnika obostranim potpisivanjem pisanih dokumenta, od kojeg Preplatnik zadržava jedan primjerak, a Telemach najmanje jedan.

Način čuvanja, korišćenja i održavanja opreme predviđeni su Opštim uslovima, kao i obaveze Preplatnika i Telemach-a u slučaju gubitka i/ili oštećenja iste. Preplatnik je dužan da opremu koja mu je data na korišćenje čuva u skladu sa ovim Ugovorom i Opštim uslovima, i odgovoran je za istu.

U slučaju nevraćanja opreme Telemach-u kada je to Preplatnik u obavezi da učini u skladu sa ovim ugovorom i opštim uslovima, kao i u slučaju oštećenja ili gubitka opreme, Preplatnik će biti dužan da Telemach-u plati naknadu za tu opremu, predviđenu cjenovnikom, koji se nalazi na sajtu Telemach-a.

Član 8.

Tehnički uslovi za ispravno i kvalitetno funkcionisanje EON usluge van Telemach mreže propisani su Opštim uslovima za Telemach usluge (preporučene minimalne brzine Interneta za kvalitetno korišćenje usluge, preporučeni uređaji određenih minimalnih karakteristika i performansi i ostale preporuke za bolji kvalitet slike).

Preplatnik potvrđuje potpisivanjem ovog Ugovora, da je upoznat da je uslov za ispravno funkcionisanje EON usluga putem EON digitalnog prijemnika na mrežama drugih operatera da Preplatnik ima aktivnu uslu-gu širokopojasnog Interneta od drugog operatora, te da performanse EON usluga i kvalitet slike zavise od brzine Internet usluge koja se koristi od drugog operatera, za čiji kvalitet Telemach ne može da garantuje.

Reklamacije za korišćenje EON usluga na digitalnom prijemniku koje nisu prouzrokovane kvalitetom Internet usluga na koji je Preplatnik povezan, Telemach će rješavati u okviru 72 časa, a najkasnije u roku od 96 časova, u zavisnosti od ozbiljnosti smetnji.

Preplatnik potvrđuje potpisivanjem ovog Ugovora da je upoznat da performanse EON aplikacije i kvalitet slike na mrežama drugih operatera zavise da od operativnog sistema uređaja preko kojih se koristi EON, performansi uređaja, brzine Internet usluge koja se koristi, kvaliteta i opterećenja WIFI mreže, za što Telemach ne može garantovati.

Reklamacije za korišćenje aplikacije EON na podržanim uređajima koje nisu prouzrokovane kvalitetom Internet usluga na koji je Preplatnik povezan, Telemach će rješavati u okviru 72 časa, a najkasnije u roku od 96 časova, u zavisnosti od ozbiljnosti smetnji. Reklamacije za korišćenje aplikacije na ostalim uređajima, Telemach će nastojati rješiti u najkraćem mogućem roku i/ili kroz redovne sistemske nadogradnje EON-a, ukoliko je to moguće, s obzirom na ograničenja uređaja s kojih se EON u svakom pojedinačnom slučaju koristi.

Telemach će putem Kontakt centra obezbijediti servis za pomoć u rješavanju problema Preplatnika, 24 sata 7 dana u nedjelji, pozivom na broj 12755.

Kvalitet EON usluge putem digitalnog prijemnika van Telemach mreže i EON aplikacije, bliže su određeni Opštim uslovima, u dijelu Kvalitet EON usluge.

Član 9.

U cilju obezbjeđenja kvaliteta usluge Telemach ima pravo pregleda ispravnost preplatničke terminalne opreme i preplatničke instalacije.

Telemach će obezbiti rad tehničke ekipe u rješavanju problema u korišćenju usluga 6 dana u toku sedmice (pon-sub) u radnom vremenu od 8.00 do 21.00 čas.

Telemach održava pristupne puteve za korišćenje servisa i održavanje opreme kod preplatnika za svo vrijeme trajanja preplatničkog odnosa.

Član 10.

Telemach može bez saglasnosti Preplatnika, privremeno ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, kada je to potrebno radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže.

U slučaju iz stava 1 ovog člana operator je dužan da obavještenje o privremenom ograničenju, odnosno prekidu pristupa uslugama objavi, jedan dan unaprijed, u sredstvima javnog informisanja i dostavi Agenciji, kao i hitnim službama, ako to utiče na njihov rad.

Operator je dužan da o ograničenju, odnosno prekidu pristupa uslugama dužem od šest sati, neposredno obavijesti korisnike, na odgovarajući način.

Telemach je ovlašćen da privremeno isključi Preplatnika, ako Preplatnik koristi opremu koja nema potrebna odobrenja, te da ograniči ili onemogući uslugu sa opreme koja ometa funkcionisanje mreže ili, ako je to neophodno da bi se obezbijedilo redovno funkcionisanje mreže, može da raskine preplatnički odnos, uz prethodno pismeno obavještenje Preplatniku o razlozima raskida.

Član 11.

Preplatnik potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Telemach-a na jasan i nedvosmislen način obaviješten o cijenama Telemach-ovih usluga kao i osnovnim obilježjima usluge/usluga, adresu i druge podatke koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Telemach-a, a koji su svaki sadržani u ovom Ugovoru, Opštim uslovima i Ponudi sa cjenovnikom, koji su navedeni u Prilogu ovog Ugovora, a što je Preplatnik prethodno potvrdio i elektronskim putem prilikom registracije i aktivacije usluge.

Preplatnik će biti zadužen za mjesecnu naknadu odabrane usluge, u skladu sa Ponudom sa cjenovnikom, počevši od dana aktivacije usluge i zaključno sa zadnjim danom u mjesecu, te će prva naknada biti naplaćena srazmjerno broju dana korišćenja usluge u mjesecu.

Pored mjesечne naknade za odabrani paket, Preplatnik je dužan da plaća i mjesecnu naknadu na ime korišćenja svakog pojedinačnog digitalnog prijemnika (renta), u skladu sa Ponudom sa cjenovnikom.

Preplatnik je saglasan da se naknade za izvršene usluge nađu na zbirnom računu na kojem je svaka usluga iskazana pojedinačno i jasno.

Dospjelost mjesечnih obaveza plaćanja usluga je 25. u mjesecu za prethodni mjesec.

U slučaju da Preplatnik ne izvrši svoje obaveze plaćanja prema Telemach-u o roku, Telemach ima pravo da Preplatniku ukine uslugu/usluge (isključenje), uz prethodno obavještenje Preplatniku u pisanim ili elektronskom obliku, koje će sadržati upozorenje na obavezu izmirenja dospjelog duga.

Član 12.

Preplatnik pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da su podaci (adresa stanovanja i adresa elektronske pošte, telefonski brojevi, matični broj, broj lične karte, ovlašćeno lice i ostalo) koje je naveo u zaglavju ovog ugovora, i obrascu za registraciju korisnika, jesu tačni i istiniti podaci, kao i da će u slučaju promjene navedenih podataka, obavijestiti Telemach bez odlaganja.

Preplatnik ima mogućnost da odustane od daljeg primanja navedenih dokumenata, SMS poruka i telefonskih poziva, davanjem obavještenja pisanim putem.

Telemach nije dužan provjeriti vlasništvo elektronske adrese i broja navedenih u ovom ugovoru i Preplatnik preuzima odgovornost za tačnost podataka. Takođe, Preplatnik odgovara za štetu koja može nastati uslijed netačno navedenih podataka.

Ukoliko se upisana adresa elektronske pošte promijeni, ugasi ili prestane na bilo koji drugi način da se koristi, te ukoliko se promijeni adresa stanovanja, Preplatnik je dužan da odmah o tome obavijesti Telemach.

U tom slučaju Telemach će u roku od 15 dana da preusmjeri uslugu dostavljanja računa i obavještenja na novu adresu Preplatnika ili u potpunosti obustavi slanje dokumenata.

Član 13.

Telemach zadržava pravo izmjene cijena i drugih komercijalnih uslova, kao i TV kanala definisanih listom kanala, koja je sastavni dio Ponude. U slučaju navedenih izmjena, koje mijenjaju uslove pod kojima je ugovor zaključen, a da nisu u korist Preplatnika, Telemach će pisanim putem ili pisanim obavještavanjem uz posljednji račun i na svojoj internet stranici obavijestiti Preplatnika 30 dana unaprijed. U slučaju promjene tv kanala, rok za slanje obavještenja može biti i kraći, uzimajući u obzir da informacije o promjeni tv kanala zavise od pružaoca tv kanala, te će Telemach o datim promjenama obavijestiti Preplatnika nakon blagovremene najave promjene od strane pružaoca TV kanala, a što Preplatnika ne sprječava da u roku od 30 dana od prijema obavještenja o promjeni TV kanala raskine ovaj ugovor, ukoliko je promjena nepovoljnija u odnosu na prethodnu.

U slučaju izmjene ili ukidanja programskog paketa, Telemach će u istom roku ponuditi Preplatniku novi paket sličnih karakteristika ili povoljniji.

U periodu od davanja navedenog obavještenja o izmjeni, pa do stupanja na snagu izmjena, Preplatnik ima pravo da u pisanoj formi raskine Ugovor, ukoliko su nastale promjene na štetu Preplatnika, uz izmirenje svih dospjelih obaveza, a bez obaveze plaćanja naknada zbog prijevremenog raskida ugovora/usluge.

Ukoliko Preplatnik o svom nepristanku na izmjenu ne obavijesti Telemach u definisanom roku smatraće se da prihvatio izmjene.

Član 14.

Preseljenje usluge, odnosno opreme Telemach-a koja je data Preplatniku na korišćenje može se izvršiti samo uz saglasnost Telemach-a, uz predaju zahtjeva Telemach-u.

Preseljenje opreme izvršiće se u roku od 15 dana od dana odobrenja zahtjeva, ukoliko postoje svi neophodni tehnički uslovi na lokaciji Preplatnika, s tim da u slučaju potrebe dodatne izgradnje mreže ili bilo kojih dodatnih radova radi priključenja lokacije Preplatnika, rok je 30 dana od dana predaje zahtjeva.

Telemach ima pravo naplate naknade za preseljenje u skladu sa Ponudom sa cjenovnikom.

Član 15.

Privremeno isključenje na zahtjev Preplatnika (mirovanje ugovora), kao period u kom će Telemach na zahtjev Preplatnika stopirati pružanje usluge i u kom Preplatnik neće biti zadužen za mjesecnu naknadu, biće omogućeno samo Preplatnicima koji nisu zaključili ugovor na određeno vrijeme, i onim Preplatnicima koji su zaključili ugovor na određeno vrijeme, ali je taj period istekao i ugovor nastavio da važi na neodređeno vrijeme.

Privremeno isključenje može trajati najduže 3 mjeseca, i ovo pravo korisnik može ostvariti jednom godišnjem računajući od datuma ponovnog priključenja.

Po isteku privremenog isključenja, Preplatnik će automatski biti uključen na mrežu i nastaviće da mu se obračunava naknada za uslugu/ paket koju/i je koristio do momenta privremenog isključenja.

Član 16.

Preplatnik ima pravo podnošenja prigovora na kvalitet i raspoloživosti usluga, kao i na visinu računa za pružene usluge.

Prigovor po pitanju pristupa i kvaliteta Preplatnik podnosi u pisanoj formi u prodajnim mjestima Telemach-a ili elektronskim putem na info@telemach.co.me I to odmah po utvrđivanju ovih okolnosti, a prigovor na visinu računa u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Po prigovoru Preplatnika Telemach je dužan donijeti odluku sa obrazloženjem u roku od 8 dana od dana podnošenja istog.

Do odlučivanja po prigovoru Preplatnik je u obavezi da plati nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosjeku iznosa računa za tri prethodna obračunska perioda.

Telemach će u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora dostaviti preplatniku odgovor u pisanim oblicima, kojim će prihvati osnovani zahtjev, odnosno odbiti zahtjev, navodeći činjenice i dokaze na osnovu kojih je utvrđen iznos zaduženja za pružene usluge, odnosno utvrđen kvalitet pruženih usluga. Preplatnik kome je odbijen prigovor ili mu nije odgovoreno na njega u utvrđenom roku, ima pravo da u roku od 15 dana podnese žalbu Agenciji za elektronske komunikacije I poštansku djelatnost. Agencija odlučuje po žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe. Ukoliko Preplatnik podnese prigovor na raspoloživost i kvalitet usluge, te po tom osnovu zahtjeva obeštećenje, Preplatnik ima pravo na obeštećenje samo ako su ta potraživanja prihvaćena od strane Telemach-a ili utvrđena odlukom nadležnog organa. Ukoliko se prihvati prigovor, Telemach će Preplatniku izvršiti obeštećenje na način što će umanjiti iznos mjesecnu naknadu (mjesecni račun).

Navedene naknade se umanjuju na način što će se za svaki sat prekida u funkcionisanju usluge (iznad garantovane prosječne mjesecne raspoloživosti i/ili ispod ponuđenog kvaliteta usluge) Preplatniku umanjiti račun za dva sata, odnosno za 2/720 datih cijena. U dijelu kalkulacija po ovom osnovu računa se da svaki mjesec korišćenja usluge ima ukupno 720 sati. Ukupno umanjenje u datom mjesecu ne može preći iznos mjesecnog naknade za pristup mreži i iznos preplate (mjesecne cijene) za izabranu uslugu.

Periodom vremena u kojem je Preplatnik bio u nemogućnosti da koristi uslugu smatra se vrijeme od prijave greške nadležnoj službi za prijavu tehničkih problema do trenutka rješavanja iste.

Telemach nije dužan da obešteći Preplatnika, ako je do lošeg kvaliteta pružanja usluga ili ograničenja pristupa usluzi došlo zbog okolnosti na koje Telemach nije mogao da utiče (događaji koji se smatraju višom silom, nestanak električne energije kod Preplatnika, zbog događaja za koje je odgovoran Preplatnik i/ili treće lice), i u drugim slučajevima koji isključuju odgovornost Telemach-a i za situacije za koje Telemach ne garantuje, a koje su propisane ovim ugovorom i Opštim uslovima za Telemach usluge.

Član 17.

Telemach je dužan da preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mјere radi obezbjeđenja integriteta svoje mreže, kao i radi zaštite sigurnosti, odnosno neprekidnog pružanja svojih usluga. Mјere se sprovode radi sprječavanja i umanjivanja uticaja sigurnosnih incidenta na Preplatnika i povezane elektronske komunikacione mreže, a posebno radi obezbjeđivanja sigurnosti usluga i zaštite Preplatnika od zlonamernih aktivnosti, elektronskih sabotaža, prevara trećih lica i zloupotreba bilo koje vrste.

Član 18.

Ukoliko Preplatnik ne izmiri svoje obaveze za pružene usluge u roku od 5 dana od dana dospjelosti obaveza, Telemach će uputiti obavještenje Preplatniku u pisanim ili elektronskim oblicima, a koje će sadržati upozorenje na obavezu izmirenja dospjelog duga i poziv da obaveze budu izmirene. Ukoliko Preplatnik o roku dospjelosti obaveza ne izmiri svoje obaveze, Telemach ima pravo da Preplatniku ukine uslugu/usluge (isključenje).

Ukoliko Preplatnik ne plati zaostala dugovanja ni u roku od 30 dana računajući od dana isključenja usluge/usluga, Telemach može jednostrano raskinuti preplatnički odnos, slanjem pisanih obavještenja Preplatniku, a koje sadrži informaciju o obavezama koje Preplatnik mora da izmiri operatoru. Nakon poslatog jednostranog raskida preplatničkog odnosa Preplatniku, Telemach će izvršiti demontažu Preplatnikovog priključka/opreme.

U slučaju isključenja usluge, Telemach ima pravo da nastavi sa naplatom zakupa opreme sve dok Preplatnik ne vrati predmetnu opremu.

Telemach će Preplatniku kojem je zbog neplaćanja isključena usluga naplatiti naknadu za ponovno priključenje u skladu sa Ponudom sa cjenovnikom.

Telemach ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati Preplatniku zbog privremenog isključenja i nemogućnosti pristupa ugovorenog usluzi iz razloga definisanih ovim članom.

Član 19.

Ovaj ugovor zaključuje se na **neodređeno vrijeme**.

Preplatnik u svakom trenutku može raskinuti ovaj Ugovor podnošenjem pisanih zahtjeva za raskid Ugovora koji je dužan da dostavi nadležnim službama i prodajnim mjestima Telemach-a.

Preplatnik se obavezuje da u slučaju raskida preplatničkog ugovora i prestanka korišćenja usluge, bez obzira na razlog, vrati opremu koja je vlasništvo Telemach-a u ispravnom stanju i bez oštećenja, na način utvrđen opštim uslovima i ovim preplatničkim ugovorom, kao i da izmiri sve obaveze nastale do dana raskida ovog ugovora, a po osnovu korišćenja usluge.

U slučaju nevraćanja opreme, ili nevraćanja u roku, stanju i na način utvrđen opštim uslovima i preplatničkim ugovorom, Preplatnik se obavezuje da Telemach-u plati cijenu opreme u skladu sa cjenovnikom Telemach-a.

Ugovor prestaje da važi: na osnovu pismenog zahtjeva za raskid ili otkaz Ugovora, ili smrću Preplatnika, odnosno pokretanjem stečajnog ili likvidacionog postupka protiv Preplatnika, kao i u ostalim slučajevima predviđenim u ovim Ugovorom i Opštim uslovima.

Ovaj Ugovor može biti jednostrano raskinut i od strane Telemach-a, u svim slučajevima utvrđenim ovim Ugovorom i Opštim uslovima i u svim slučajevima predviđenim važećim pozitivnim propisima.

Član 20.

Preplatnik može ustupiti Ugovor trećem licu samo uz prethodno datu saglasnost u pisanom obliku od strane Telemach-a.

Ugovor se može naslijediti saglasno Zakonu o obligacionim odnosima, a sa nasljeđivanjem se upodobjava slučaj univerzalne sukcesije prava i obaveza pravnog lica.

Član 21.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su prilikom zaključenja ovog Ugovora, Preplatniku uručena važeća Ponuda sa cjenovnikom i listom TV kanala

Član 22.

Svi sporovi između Preplatnika i Telemacha, koje ugovorne strane ne uspiju da rješe mirnim putem, rješavaće se pred stvarno i mjesno nadležnim sudom.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan.

Telemach

Direktor

Preplatnik

Prilog ugovora

1.	Usluga / Paketi/ Cijena paketa	
2.	Dodatne opcije (paketi) / Cijena dodatnih opcija (paketa)	
3.	Cijena priključenja	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Sastavni elementi

	NAZIV DOKUMENTA	DATUM VAŽENJA
1.	STANDARDNA PONUDA SA CJENOVNIKOM	
2.	OBRAZAC ZA REGISTRACIJU KORISNIKA	
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Telemach

Direktor

Pretplatnik